



# Mmutla o tsietsa Tlou gape

Agnes Gichaba and Ursula Nafula  
Setswana

Bogologolotala Tlou le Mmutla e ne  
ele ditsala tse di ntshanang se  
inong.

Ba ne ba nale motlhape o montsi wa  
dikamele, dikgomo, le dinku.







Motlhape wa bona o ne a fula kwa molapong wa Moretele.

Ka dinako tse dingwe ba ne ba isa diphologolo tsa bona kwa dithabeng, kwa go neng go tletse bojang le metsi.

Fa diphologolo di fula, Mmutla le Tlou ba ne ba itisa ka metshameko.

Motshameko o ba neng ba o rata thata e ne la kgwele ya dinao.






Ka dinako tsothle fa ba tshameka,  
Tlou o ne a nosa dino tse dintsi go  
feta Mmutla. Se se ne se sa  
itumedise Mmutla le eseng.

Ka letsatsi lengwe Mmutla a botsa Tlou, "Ke ka ntlha ya eng o nale bokgoni jo bokana?"

Tlou a araba ka bonako, "Maoto a me a magolo."






Ka letsatsi le le latelang, Mmutla a tshitshinya gore ba taboge lebelo.

Tlou a dumela mme ba simolola lebelo.


Mmutla a fenyha mabelo otlhe. Tlou o ne a sa itumela ka gonne o ne a tlaetse go fenyha ka gale.

Mme a botsa Mmutla, "Ke eng se go dirang lebelo?"

Mmutla a araba, "Maoto a me a masesane."









Kwa ntle le go nagana, Tlou a botsa gore a ka dira eng gore maoto a gagwe a nne masesane.

Mmutla are, "Go bonolo, ke tla go bontsha ka molelo.

Mmutla a re, "Tsenya maoto a gago mo molelong."

Tlou o ile a tsena mo molelong. A goa, "Ke a sha! Ke a sha!"







Mmutla o ne a itumetse.

O ile a rotloetsa Tlou gore a itshoke,  
ka gonne go fisa maoto a gagwe ke  
gona fela go ka dirang gore a nne  
masesane.


Maoto a ga Tlou a ne a tuka  
malakabe, ka jalo a gagabela kwa  
ntle.  
O ne a sa kgone go ema ka maoto a  
gagwe, ka jalo a rapalala mo fatshe.






Tlou o ne a dula mo fatshe malatsi a  
le mantsi pele ga a ka kgona go ema  
ka maoto a gagwe.

Kwa bofelong, o ile a kgona go  
tlotsetsa gae go ba lelapa la  
gagwe.





Mmutla le Tlou ga e sa le ditsala.


# Mmutla o tsietsa Tlou gape

Writer: Agnes Gichaba and Ursula Nafula

Illustration: Wiehan de Jager

Translated By: Lorato Trok

Language: Setswana



© African Storybook Initiative, 2015



This work is licensed under a Creative Commons Attribution  
(CC-BY 4.0) Version 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.

**Saide**   
South African Institute  
for Distance Education

[www.africanstorybook.org](http://www.africanstorybook.org)  
A Saide Initiative